

LOU BRÛSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI

PAREÏ SÈNT TOUTEI LEI DIMENCHE

Depausitàri majourau pèr Marsiho : *A la Librairie des Bons Feuilletons*, 50, carriero de la Darso 50

Abounamen :
SÈT franc pèr an pèr touto la Françaço.
Fouero Françaço, lou port en subre, ço
que revèn à **DES** fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carriero d'ou Grand-
Relògi, à-z-Ais.

Les annonces, réclames et faits di-
vers sont reçus exclusivement à la
Société Anonyme de publicité, 52 rue
d'Aboukir, fermière de la publicité.

TAULETO

PASSO - TÈMS. — Lou Nouvè de la voulaio - *J. B. G.*

POUESIO. — A-n-Alfret Chailan - *Marius Bourrelly*. — La Martegado - *F. Delille*. — — Desencantamen - *E. Jouveau*. — Lou Nouvè de l'avugle - *Pèire Simoun*. —

REMEMBRANÇO. — D'ou 26 de desèmbre au 1 de janvié. — *L. A. Gardaire*.

CRONICO. — Lei Crècho — Lei Planch de Sant-Estève — Le coin des felibres dans l'*Alouette Dauphinoise*.

EUBIETOUN. — Pèire de Prouvenço e la bello Magalouno.

PASSO-TÈMS

NOUVÈ DE LA VOULAIO

A dièu paure ! adieu paure galinas !

L'ome es un manjaire, e, subretout, uno bèsti carnassiero. Touto car fa sa car. Despiei lei Chinnès que se repaïsson de chin, de loumbrin e de sautarèlo, jusqu'ei *civilisa* que sabouron lei beçasso pourrido, em'ei sauvagi manjo-crestian, aquest mounde n'es qu'uno manjarié, ounte lei pu fouert manjon lei pu fèble e lei pu gros manjon lei pu pichoun.

Nouvè, dins noueste païs, es, lou jour ounte se manjo, se manjo, se manjo ! Quau noun manjo

es bèn malau. Leis ancian, que charravon emé la bouco desbadarnado, li disien : Sant-Creba !

Toutei leis an, quand sian pròchi de Nouvè, lei vièure de touto merço e lei voulaio, arribon de tout caire. L'aucelaio vivo se li trais à bel eime, e se lei galino an pancaro doues tèsto, lia foueço tèsto de galino.

L'oustau ounte sieu es dins un quartier bèn tranquile. Mai, à parti dei premie jour d'ou mès de desèmbre, jusqu'au jour de l'an, devèn un d'aquelei ounte li a lou mai de bru. Mei vesin, que soun toutei de groumand, cromponde manjio vivo de touto meno, e la bouton dijs sei galatras ounte l'engraisson pèr Nouvè. Fau veire la vido que fa lou bestiari emplumassa, e lou trin que meno nuech e jour. Gau, galino, poulastre, poulet, pintado, canard, dindo, gabre e dindas bouton un chamatan que la toure de Babèu èro rên à cousta. De còp, fan de charradisso à plus fini ; d'autre còp, barjon e se respouendon d'un galinié à l'autre ; d'autre còp, anfin, canton toutei ensem, e dirias un cuer fantasti, talamen leis voues, lou pieuta, lou cacaleja e lei cacaraca se mesclon e s'embouion e coungreion de son à estrassa d'aureio de ferre blanc.

Toutei lei matin, ai aquèu regale quand me deveihi, e l'ai perèu la nuè, quand veihi. Que de fès, s'ai lou sacrebieu, cridi : Manjas va lèu, aguès n'en uno indigestien e qu'acò..... finigue, car m'en douno tròp souvènt à ièu, pecaire.

L'autre jour, mita endormi, mita dereveiba, quand l'aubo boutè sa tèsto au fenestroun, feri aquest pantai, en ausènt la voulaio dins sa barjarié e sa cantarié. Sèmblo que va visi e que